

**Lo, Los, La, Las****1/ Lire et traduire**

- Vequià lo garçon
- Qu'es lo moment
- Lo paure òme
- Los òmes de la rota
- La fenèstra roja
- La pòrta de la chambra
- La maison/l'ostau de campanha
- Los òmes de las vilas
- Las fuèlhas/fòlhas de l'arbre
- Las roàs de la veitura
- Los augèus dins los arbres

**2/ Traduire**

- *Les hommes, les femmes et les enfants descendent la rue*
- *Les amis dans la maison*
- *La lumière dans la grande salle*
- *Les portes et les fenêtres du château*
- *Les voitures dans la ville*
- *L'oiseau sur le toit*

**Contractions prépositions + articles**

La contraction se fait au masculin seulement, toujours au pluriel et au singulier devant consonne

**de lo > dau, de los > daus****a lo > au, a los > aus**

	Masculin	Féminin
Singulier devant voyelle	Lo pin de l'adreit Tòrna a l'ostau	Lo gost de l'aulanha La sopa a l'òrtia
Singulier devant consonne	La bana <b>dau</b> bravat Adutz de fen <b>au</b> chavalh	La rauba de la femna Parla a la professora
Pluriel devant voyelle	Los pins <b>daus</b> adreits Tornan <b>aus</b> ostaus	Lo gost de las aulanhas La sopa a las òrtias
Pluriel devant consonne	Las banas <b>daus</b> bravats Adutz de fen <b>aus</b> chavaus	Las raubas de las femnas Parla a las professoras

**3/ Traduire**

- Lo chapèl de l'òme
- La rauba de la filha
- La letra de l'amic
- *Les oiseaux du ciel*
- *La chemise de l'homme est noire*
- *La vie des hommes est dure*
- *La vie de la femme*
- *Le chant des oiseaux*
- *La place du village*
- *Le chapeau de l'enfant*
- *Le chapeau de la fille*
- *Les mains des femmes*

**4/ Traduire**

- *Il répond au professeur*
- *Elle parle à l'enfant*
- *Elle vient en ville*
- *Elle répond à la fille*

Correction

<p><b>1/ Lire et traduire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vequià lo garçon</li> <li>- Qu'es lo moment</li> <li>- Lo paure òme</li> <li>- Los òmes de la rota</li> <li>- La fenèstra roja</li> <li>- La pòrta de la chambra</li> <li>- La maison/l'ostau de campanha</li> <li>- Los òmes de las vilas</li> <li>- Las fuèlhas/fòlhas de l'arbre</li> <li>- Las roàs de la veitura</li> <li>- Los augèus dins los arbres</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Voilà le garçon</i></li> <li>- <i>C'est le moment</i></li> <li>- <i>Le pauvre homme</i></li> <li>- <i>Les hommes de la route</i></li> <li>- <i>La fenêtre rouge</i></li> <li>- <i>La porte de la chambre</i></li> <li>- <i>La maison de campagne</i></li> <li>- <i>Les hommes des villes</i></li> <li>- <i>Les feuilles de l'arbre</i></li> <li>- <i>Les roues de la voiture</i></li> <li>- <i>Les oiseaux dans les arbres</i></li> </ul>
<p><b>2/ Traduire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Les hommes, les femmes et les enfants descendent la rue</i></li> <li>- <i>Les amis dans la maison</i></li> <li>- <i>La lumière dans la grande salle</i></li> <li>- <i>Les portes et les fenêtres du château</i></li> <li>- <i>Les voitures dans la ville</i></li> <li>- <i>L'oiseau sur le toit</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los òmes, las femnas e los enfants davalan la charreira</li> <li>- Los amics dins la maison</li> <li>- Lo lum dins la sala bèla</li> <li>- Las pòrtas e las fenèstras dau chastèl</li> <li>- Las veituras dins la vila</li> <li>- L'augèl sus la taulanha</li> </ul>
<p><b>3/ Traduire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Les oiseaux du ciel</i></li> <li>- <i>La chemise de l'homme est noire</i></li> <li>- <i>La vie des hommes est dure</i></li> <li>- <i>La vie de la femme</i></li> <li>- <i>Le chant des oiseaux</i></li> <li>- <i>La place du village</i></li> <li>- <i>Le chapeau de l'enfant</i></li> <li>- <i>Le chapeau de la fille</i></li> <li>- <i>Les mains des femmes</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los augèus dau ciel</li> <li>- La chamisa de l'òme es neira</li> <li>- La viá daus òmes es dura</li> <li>- La viá de la femna</li> <li>- Lo chant daus augèus</li> <li>- La plaça dau vilatge</li> <li>- Lo chapèl de l'enfant</li> <li>- Lo chapèl de la filha</li> <li>- Las mans de las femnas</li> </ul>
<p><b>4/ Traduire</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Il répond au professeur</i></li> <li>- <i>Elle parle à l'enfant</i></li> <li>- <i>Elle vient en ville</i></li> <li>- <i>Elle répond à la fille</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respond au professor</li> <li>- Parla a l'enfant</li> <li>- Ven a la vila</li> <li>- Respond a la filha</li> </ul>